



## SA EXAM PAPERS

---

**YOUR LEADING PAST YEAR EXAM PAPER  
PORTAL**

Visit SA Exam Papers

[www.saexam-papers.co.za](http://www.saexam-papers.co.za)



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS/ NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI (HL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

2021

TSUMBANDILA YA U MAKÀ

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 13.

## MAFHUNGOTHANGELI O LIVHISWAHO KHA MU<sup>TH</sup>TOLI/MUMAKI

Musi vha tshi <sup>th</sup>tola/maka mushumo wa mulingiwa, zwi tevhelaho ndi zwiniwe zwa zwine zwa tea u dzhielwa nzhele musi vha tshi shumisa rubriki:

- Ndeme ya vhupulani, mvetamveto, u vhalulula na u dzudzanya two bveledzwaho kha tshibveledzwa tsha u fhedzisela tsho nekedzwaho.
- U dzhiela nzhele u nwala hu re na ndivho, vha <sup>th</sup>tanganedzaho mafhungo na nyimele hu tshi katelwa na redzhistara, tshitaila na thouni – nga maanda ho sedzeswa KHETHEKANYO YA B.
- Girama, mupele<sup>th</sup>o na zwiga zwa u vhala.
- Zwivhumbeo zwa luambo, hu tshi katelwa na luambo lwa vhudzivha/kuambele.
- Munanguludzo wa maipfi na luambo lwa maambele (mirero na maambele).
- Kufhatelwe kwa mafhungo.
- Kuvhekanyelwe na kufhatelwe kwa dziphara.
- Kuthathuvhelwe kwa thoho sa two <sup>th</sup>taniwaho nga zwi re ngomu/two faredzwaho: mvulatswinga, kubveledzelwe kwa miumbulo na magumo.

## MAHUMBULWA MALUGANA NA KUMAKELE/KU<sup>TH</sup>TOLELE

### KHETHEKANYO YA A: MAANEA

Kha vha sedze KHETHEKENYO YA A: Rubriki ya u <sup>th</sup>Tola/Maka Maanea i wanalahlo kha masiatari a 11–12.

KHIRITHERIA DZI SHUMISWAHO KHA U <sup>TH</sup> TOLA/MAKA	
KHIRITHERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI	30
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	15
TSHVHUMBEZO	5
<sup>TH</sup> THANGANYELO	50

1. Kha vha vhale maanea othe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhungo aya zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhungo ayo zwi tshi kwama LUAMBO,TSHITAILA NA U DZUDZANYA.
3. Kha vha dovhe hafhu u vhala maanea vha koneha u nanguludza/livhanya na mafhungo ayo zwi tshi kwama TSHIVHUMBEZO.

## KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI

Kha vha sedze KHETHEKANYO YA B: Rubriki ya u Tola/Maka Zwibveledzwa zwa Vhudavhidzani i re kha siatari la 13.

KHIRITERIA DZI SHUMISWAHO KHA U TOLA /MAKA	
KHIRITERIA	MARAGA
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO	15
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	10
THANGANYELO	25

1. Kha vha vhale tshibveledzwa tshothe vha kone u livhanya na/nanguludza khathegori yo teaho mafhuno ayo zwi tshi kwama ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO.
2. Kha vha dovhe hafhu u vhala tshibveledzwa vha nanguludze/livhanye hafhu na khathegori yo teaho mafhuno ayo zwi tshi kwama LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA.

### KHA VHA PFESESE:

- Zwivhumbeo two fhambanaho zwa zwibveledzwa zwa vhudavhidzani zwi funzwa two livhiswa kha maitele a zwino a u linga.
- Izwi zwi tea u dzhielwa nthia musi hu tshi tolwa tshivhumbeo.
- Kha vha nee maraga kha tshivhumbeo tsho teaho/tshone.
- Kha vha sedzese kuvhekanyelwe/kukumedzelwe kwone kwo teaho musi hu tshi nwalwa tshibveledzwa tshiñwe na tshiñwe.

## KHETHEKANYO YA A: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUSIKI (MAANEA)

### MBUDZISO YA 1

#### ADENDAMU

- Mbuno dzo newaho fhasi ha thoho iñwe na iñwe kha iyi adendamu dzi thuse **fhedzi** sa tsumbandila/gaidi kha vhamaki/vhatoli.
- Hu tea u newa tshikhala/thendelo ya u dzhiela n̄tha ndila ine mulingiwa a thathuvhisa zwone/ngayo thoho, naho zwi tshi nga vha two fhambani na izwo two newaho kha idzo mbuno kana na mihibulo/kuvhonele kwa vhone mutoli/mumaki.

#### 1.1 Dzema le nda li kunda.

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi riwala maanea awe:

- A nga riwala nga ndowelo mmbi ye a vha e nayo ye a i kunda.  
Tsumbo: U dahan fola, u nwa halwa, nz.
- U bvisela khagala zwe zwa mu tutuwedza u sa laña fulufhelo kha u lwa na dzema ilo, u swikela a tshi bva khalo.
- Maanea aya u tea u a riwala nga ndila ya u tou anetshela/u vhuisa mihibulo/u buletshedza, nz.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Fhedzi arali mulingiwa a riwala lushaka lwa maanea ane ra pfa a tshi fusha thoho ye a newa, ha newi ndatiso.

[50]

#### 1.2 Mutakalo, lupfumo lwa lushaka lu disaho ndalamo.

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi riwala maanea awe:

- Mulingiwa a nga riwala a tshi talutshedza/anetshela/vhuisa mihibulo nga ha zwivhuya zwa mutakalo wa vhatu.
- Mulingiwa a nga dovha hafhu a riwala a tshi tsivhudza nga zwine zwa nga itwa u itela u vha na mutakalo wavhudzi.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a riwala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a riwala.

[50]

**1.3      Lo tsha mukosi wa lila! Vho tshinyani vhafumakadzi na vhana?**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi ñwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u ñwala nga ha ushengedzwa ha vhafumakadzi na vhana.
- U tea u sumbedza u shengedzwa ha vhafumakadzi na vhana sa zwithu zwi shushaho.
- Kha sumbedze zwivhangi na ndila dza u thivhela matudzi aya.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ñwala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a ñwala.

[50]

**1.4      Thuso yanga misi mivhi.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi ñwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u ñwala a tshi ḥalutshedza/anetshela/vhuisa mihibulo nga ha thuso ye a i nea muñwe muthu o hanganeaho.
- Mulingiwa a nga dovhafhu a sumbedza zwe zwa mu itisa uri a nee thuso iyo.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ñwala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a ñwala.

[50]

**1.5      2020 – ñwaha wo hoṭefhadzaho ikonomi ya shango ḥashu.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi ñwala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u ḥalutshedza/ṭandavhudza thoho iyi.
- Mulingiwa a nga ñwala a tshi sumbedza zwivhi/vhuleme vhune ha vhangwa nga u hoṭefhadzwa ha ikonomi.
- Kha sumbedze ndila dzine dza nga shumiswa u khwiñisa nyimele iyi.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a ñwala nga lushaka luñwe na luñwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a ñwala.

[50]

1.6 **Vhafumakadzi, thikho ya vhubindudzi shangoni.**  
**Ni nga ima na kana na hanedzana na likumedzwa ili.**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u thoma nga u talutshedza thoho iyi. A nga talutshedza nga ha vhukoni/u kundelwa ha vhafumakadzi kha vhubindudzi.
- Kha sumbedze nga mbuno dzo diaho nga ha vhukoni ha vhafumakadzi kha zwa vhubindudzi.
- Muñwe a nga sumbedza nga mbuno dzo diaho u kundelwa ha vhafumakadzi kha zwa vhubindudzi.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luriwe na luriwe lwa maanea o livhanaho na iyi thoho, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

1.7 **KHA VHA PFESESE:** Hu tea u vha na vhūtumani vhukati ha maanea na tshifanyiso tsho nangwaho.

1.7.1 **Tshifanyiso**

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea thoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: *Mitshelo ya u kondelela zwikoloni/dziyunesithi*.
- U ya nga ha itshi tshifanyiso, mulingiwa a nga anetshela/buletshedza/vhuisa muhumbulo nga ha dakalo le vha vha naþo musi vho vuledza pfunzo dzavho, nz.
- Kha sumbedze zwo ðisaho madakalo aya.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luriwe na luriwe lwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

### 1.7.2 Tshifanyiso

Tsumbo ya zwine mulingiwa a nga dadamala khazwo musi a tshi n̄wala maanea awe:

- Mulingiwa u tea u nea thoho yo teaho ya maanea awe.  
Tsumbo: **Vhudavhidzani, tshikonanyi tsha lushaka.**
- Mulingiwa u tea u tana uri 'Kilomitre Square Array' ndi mini.
- Mulingiwa u tea u sumbedza ndeme ya vhudavhidzani kha lushaka.
- Kha sumbedze na tshaka dzo fhambanaho dza vhudavhidzani.
- Maanea awe kha vhe na mathomo, mutumbu na magumo zwi fushaho.
- Arali mulingiwa a n̄wala nga lushaka luniwe na luniwe iwa maanea o livhanaho na itshi tshifanyiso, u tea u avhelwa maraga dzi yelanaho na zwe a n̄wala.

[50]

**THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A:**

50

## **KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWA VHUDAVHIDZANI**

### **MBUDZISO YA 2**

#### **ADENDAMU**

Vhalingiwa vha lavhelelwa u fhindula mbudziso MBILI kha dzo ḥekedzwaho. Vhulapfu ha phindulo vhu vhe maipfi a u bva kha a 180 u swika kha a 200 ho sedzwa mutumbu fhedzi. Luambo, redzhistoria, tshitaila na thouni zwi tea u livhanywa na nyimele.

#### **2.1 VHURIFHI HA TSHIOFISI (FOMALA)**

**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo.**

- Ri lavhelela mafhungo ane a vha a u humbelu u tendelwa u dalela vhugalaphukha hu u itela u guda nga ha kutshilele kwa phukha dzo fhambanaho.
- Diresi mbili (ya muñwali na ya muñwalelwa).
- Diresi ya u thoma (i tea u ñwalwa datumu nga vhudalo).
- Diresi ya vhuvhili (i thoma nga mufari wa tshiimo sa 'Muñwaleli' kana 'Mulanguli').
- Theshano: Ndaa/Aa.
- Thoho ya mafhungo (i tea u ñwalwa nga madanzi kana ya talelwa arali yo ñwalwa nga maledere matuku).
- Mutumbu. Hu ñwalwa khumbelo nga vhudalo.
- Nyonesano kana phendelo.
- Magumo (muñwali u ñwala tshifani na dzina/inishiala).
- Tsaino ya muñwali.

[25]

#### **2.2 NGANEAVHUTSHILO YA MUFU**

**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:**

- Mulingiwa u tea u ḥana dzina na tshifani zwa mufu, fhethu he a bebelwa hone, duvha ḥa mabebo khathihi na madzina a vhabebi.
- Tshivhangi tsha lufu, tshifhinga tsha u lwala na fhethu he mufu a lovhela hone.
- Zwe zwa swikelelwa zwa ndeme: pfunzo/u ḥidzhenisa kha zwa vhufunzi, nz.
- Nganeavhutshilo iyi i tea u dovha hafhu ya ḥana zwe mufu a zwi swikelela vhutshiloni nga nthani ha kerek.
- Zwine mashaka na dzikhonani vha ḥo mu humbula ngazwo.
- Mashaka a tsini e a a sia.
- U dzheniswa ha milaedza ya ndiliso/zvikhoḍo u bva kha muta, nz.

[25]

## 2.3 ATHIKILI YA MAGAZINI

**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:**

- Thoho i kungaho/i takadzaho.  
Tsumbo: **Tsivhudzo kha vshareili.**
- Athikili i tea u faredza tsivhudzo kha vshareili vhane vha shumisa gondo ilo.
- Thoho i tevhelwa nga dzina la muñwali.
- Mvulatwinga: Ndi hune muñwali a divhadza fhungo line a toda u amba nga halo – u tsivhudza vshareili.
- Mutumbu: Hu tandavhudzwa mihibumbulo ya fhungo la u reila nga u londa musi wa manyaqi na khuli ho katelwa na fhethu hune bada ya vha hone.
- Tshitaila tshi nga vha tsha mbuletshedzo, tshi shumisaho figara dza muambo na zwi tokonyaho mihibumbulo ya vhavhali.
- Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiñwe zwa ndeme zwi tea u netshedzwa/buletshedzwa kha athikili.
- Phendelo: Ndi hune mafhungo a vhiniwa hone.

[25]

## 2.4 RIVTYU

**Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:**

- Riviyu iyi i tea u tana rizotho i no khou rivuwiwa yo livhiswaho kha Khorø ya Musanda.
- Mvulatwinga: U thathuvha rizotho i no khou rivuwiwa.
- Mutumbu: Mafhungothangeli sa lushaka lwa rizotho/vhashumi/zwifhañ/zwimvumvusi na zwiñwe.
- Thalutshedzo ya rizotho: Hu nekedzwa manweledzo nga ha rizotho.
- Makumedzwa: U nekedza kufhañelwe kwa rizotho u ya nga kuvhonele kwa musedzulusi.
- Hu shumiswa luambo lwa tshifhinga tsha zwino.
- Divhaipfi i vhe i gobolaho, i sumbedzaho kufhañelwe kwa rizotho iyi.
- Magumo: U nweledza mawanwa.

[25]

## 2.5 MUFHINDULANO

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Mufhindulano uyu u tea u disendeka kha nyambedzano vhukati ha muofisiri na muđuhulu, ndivho hu u eletshedza muofisiri nga ha kufarelwe ku si kwavhuđi kwa vhaaluwa u bva kha ku sa takadzi u ya kha hu fushaho.
- Thoho: Kha i vhe ye a randelwa yone.

Tsumbo: **Nyeletshedzo ya kufarele kwa vhaaluwa.**

- Mvulatswinga: Kha hu ḥanwe nyambedzano vhukati ha vhathu vhavhili.
- Mutumbu: Kha hu ḥekedzwe nyimele.
- Kha hu bviselwe khagala nyeletshedzo yo livhiswaho kha muofisiri nga ha kufarelwe kwa vhaaluwa, nz.
- Hu n̄waliwe madzina a vhabvumbedzwa u ya kha tshamonde tsha siatari. Hu shumiswe kholoni u bva kha dzina ḥa muambi/mubvumbedzwa. Hu pfukwe mutualadzi u bva kha uno muambi u ya kha a tevhelaho. Hu rekhodiwe u fhindulana nga u sielisana u bva kha kuvhonele kwa muambi. Mafhuno a tea u thoma phanda ha hune dzina ḥa guma hone, zwo khethekanywa nga kholoni. Nyeletshedzo kha vhalingiwa zwi tshi kwama kuambele kana nyito zwi tea u sumbedzwa ngomu zwitangini musi maipfi a sa athu u bulletshedzwa.
- Magumo: Muriwali a nga pendela nga u netshedza kana u amba zwiñwe zwa u vhina mafhuno awe o zwi vhea ngomu zwitangini.

[25]

## 2.6 TSHIPITSHI

Zwi re ngomu na Tshivhumbeo:

- Tshipitshi itshi tshi tea u ḥotomodza na u bvisela khagala bembela ḥa u tambudzwa na u vhulahwa ha vhana na vhafumakadzi.
- Thoho: Kha i vhe i kungaho.  
Tsumbo: **U tambudzwa na u vhulahwa ha vhana na vhafumakadzi.**
- Theshano: Ndi hune muambi a resha vhathetshelesi nga u bula zwiimo zwavho sa: Mutshimbidzamushumo, Mudzulatshidulo, nz.
- Mvulatswinga: Afha muvhali u ḥalutshedza thoho ya mafhuno.
- Mutumbu: Muambi u ḥasulula mbuno dzawe a dovha a dici tikedza.
- Luambo, tshitaila, thouni na radzhistara zwi tee nyimele na vha tanganedzaho mafhuno.
- Magumo/Phendelo: Ndi hune a fhedza mafhuno awe.

[25]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B:  
MARAGAGUTE:

50

100

**PFESESANI:**

- Tshifhinga tshothe vha tshi ḥola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI LA VHURARU).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwipida zwitānu (5) zwihiwlwane zwa thalusamaimo.
- Kha khritheria dici angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshiñwe na tshiñwe tsha izwo zwipida zwa thalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwipida zwivhili: tshipida tsha n̄ha na tsha fhasi, tshiñwe na tshiñwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo thone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a n̄ha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA 50]**

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili thone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI  (Zwo nwaliwaho na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele  MARAGA 30	Maimo a n̄ha  28–30	22–24	16–18	10–12	4–6
	Maimo a fhasi  25–27	19–21	13–15	7–9	0–3

**ZWI RE NGOMU NA VHUPULANI**  
(Zwo nwaliwaho na mihumbulo)  
Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/  
U dzhiela nzhele ndivho,  
vha tanganedzaho  
mafhungo na nyimele  
  
**MARAGA 30**

**Maimo a n̄ha**

-Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelelwiho  
-Mihumbulo ya vhuṭali, i tokonyaho nahone yo vibavaho  
-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo

**Maimo a fhasi**

-Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshothetshothe  
-Mihumbulo yo vibava ya lundwa lwa vhuṭali  
-Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshothe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA HAYANI [MARAGA: 50] (i ya phanda)**

LUAMBO, TSHITAILA & U DZUDZANYA		14-15	10-11	6-7	2-3	0
MARAGA: 15	Maimo a nthā	<p>-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi zwo tea tshothe tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Luambo ndi lwa vhudifhulufheli ha nthesa, lu nyanyulaho tshothe.</p> <p>-Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni</p> <p>-A hu na vhukhakhi ha girama na mupeleto</p> <p>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakhenithakheni.</p>	<p>-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Luambo lu a tokonya, nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho.</p> <p>-Hunzhi a hu na vhukhakhi ha girama na mupeleto</p> <p>-Lwo lundwa tshidele vhukuma .</p>	<p>-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi zwo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-U shumiswa ho teaho ha luambo u bveledza thalutshedzo.</p> <p>-Thouni yo tea</p> <p>-U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu.</p>	<p>-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfio zwo tea zwituku ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi</p> <p>-Thouni na kushumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea</p> <p>-Divhaipfi ndi yo shayedzaho vhukuma.</p>	<p>-Luambo a lu pfali</p> <p>-Thouni, redzhistara, tshitaila divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele.</p> <p>-U hotefhala ha divhaipfi zwo anzes a lune u pfala ha mafhuno zwa si tsha konadzea na kathihi/ zwa vho kondā vhukuma/tshothe.</p>
	Maimo a fhasi	<p>12-13</p> <p>-Luambo ndi lwa nthā vhukuma</p> <p>-Lu a gobola, nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni</p> <p>-A hu na vhukhakhi ha girama na mupeleto</p> <p>-Lwo lundwa nga tshikili tsha mathakheni.</p>	<p>8-9</p> <p>-Luambo lu a kunga na u nyanyula</p> <p>-Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho</p> <p>-Vhukhakhi vhutuku ha girama na mupeleto</p> <p>-Zwo lundwa tshidele vhukuma</p>	<p>4-5</p> <p>-U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi di vha na vhutudzetudze</p> <p>-Huwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi.</p>	<p>0-1</p> <p>-Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona</p> <p>-A hu na kana hu tou vha na zwitukutuku zwi sumbedzaho muvanganyo wa mafhuno/mitala.</p> <p>-Divhaipfi yo hotefhala lwa tshothe.</p>	
TSHIVHUMBEO		5	4	3	2	1
Zwitalusi zwa tshibveledzwa. Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeo tsha mafhuno/mitala.		<p>-Kubveledzele kwa thoho kwa nthesa</p> <p>-Vhudodombedzi ha mathakhenithakheni</p> <p>-Mafhuno/mitala, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nthesa tshothetshothe.</p>	<p>- Kubveledzele kwa thoho kwo lunzhedzanaho</p> <p>-Vhudodombedzi ha thoho hu pfadzaho</p> <p>-Mafhuno/mitala, phara zwo vangwa lu pfadzaho.</p>	<p>-Kubveledzele kwa thoho na vhudodombedzi zwo tea</p> <p>-Mafhuno/mitala na phara zwi di vha na vhukhakhi</p> <p>-Maanea o di faredza zwi pfadzaho/tendiseaho.</p>	<p>-Dziñe mbuno ndi dzi pfadzaho</p> <p>-Mafhuno/mitala na phara zwo dala vhukhakhi</p> <p>-Fhedzi maanea a tsha di pfala naho hu na vhukhakhi.</p>	<p>-Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho</p> <p>-Mafhuno/mitala na phara zwo dala vhukhakhi</p> <p>-Maanea ha na mudzio/ha pfadzi.</p>
MARAGANYANGAREDZI		40-50	30-39	20-29	10-19	0-9

## KHETHEKANYO YA B: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA: 25]

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHVHUMBEO	<b>13–15</b>	<b>10–12</b>	<b>7–9</b>	<b>4–6</b>	<b>0–3</b>
Zwo nwaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhieila nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani U dzhieila nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na tshivhumbeo/milayo na nyimele	-Phindulo ndi ya mathakhethakheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhutali, yo vhibvaho -Ndivho yo tandavhuwaho tshothe ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhutala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhutuku	-Phindulo ndi yavhudi vhukuma, i bvukululaho ndivho yo diaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhutala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwo tandavhudzwa lwa tshothe, zwidodombedzwa zwothe zwi tikedza thoho -Tshivhumbeo ndi tsho teaho naho hu na vhukhakhi vhutuku	-Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhukuma, i bvukululaho ndivho yo diaho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhutala hone tshothe lini – hu na u polika huiwe hu vhonalo -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lunzhedzana -Zwidodombedzwa zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonalo ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	-Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhonalo naho o fara vhutala -Zwi re ngomu na mihumbulo a two ngo tou farana tshothe lini -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho -Hu na u shaedza hu vhonalo ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeo -Thahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	-Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwitalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Thalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwitukutuku zwi tikedza thoho -A ho ngo tevhedza milayo yone ya tshivhumbeo tsha tshibveledzwa
<b>MARAGA 15</b>	<b>9–10</b>	<b>7–8</b>	<b>5–6</b>	<b>3–4</b>	<b>0–2</b>
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA	Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethakheni ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhukhakhi	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuji -Divhaipfi ndi yavhudi vhukuma -Hunzhi a hu na vhukhakhi	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele -Hu na huiwe vhukhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganelo -Fhedzi vhukhakhi vhu re hone a vhu thithisi thalutshedzo	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshothe ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhukhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma -Thalutshedzo yo thithisea	-Thouni, redzhistara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tanganedzaho mafhuno na nyimele -Zwo dala vhukhakhi nahone zwo tanganana -Divhaipfi a i tei ndivho na khathihi -Thalutshedzo yo hotefhala tshothe
<b>MARAGA 10</b>	<b>22–25</b>	<b>17–20</b>	<b>12–15</b>	<b>7–10</b>	<b>0–5</b>